

# Osnovi telekomunikacija

Prof.dr Igor Radusinović

[igorr@ucg.ac.me](mailto:igorr@ucg.ac.me)

Prof.dr Enis Kočan

[enisk@ucg.ac.me](mailto:enisk@ucg.ac.me)

dr Slavica Tomović

[slavicat@ucg.ac.me](mailto:slavicat@ucg.ac.me)

# O čemu se radi?

- ❑ Telekomunikacije predstavljaju svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, tekst, slika, muzika, video,...) u vidu električnog signala, optičkog signala ili elektromagnetnog talasa.
- ❑ Cilj telekomunikacija je tačan prenos poruke. Smisao i posledice primljene poruke nijesu problemi kojima se bave telekomunikacije.
- ❑ Telekomunikacije su jedna od najvažniji infrastruktura savremenog društva.
- ❑ Osnovi telekomunikacija su početni kurs posvećen sticanju osnovnih znanja iz oblasti telekomunikacija, ali i informacionokomunikacionih tehnologija u širem smislu
- ❑ Radi se o oblasti bez koje se ne može zamisliti budući angažman inženjera.
- ❑ Potrebno je odgovarajuće znanje iz matematike.
- ❑ **Sve informacije o ispitu će biti dostupne u formi prezentacija na zvaničnoj Web stranici predmeta**
- ❑ Materija ima nastavak u kursevima na osnovnim, master i doktorskim studijama

Kako se obavlja prenos poruke?

# Preporučena literatura

- ❑ Materijal sa predavanja
- ❑ Praktikum za laboratorijske vježbe
- ❑ M.L. Dukić, "Principi telekomunikacija", Akademska misao, 2008, Beograd
- ❑ Ali Grami, "Digital Communications", Elsevier, 2016.
- ❑ Ilija S. Stojanović, "Osnovi telekomunikacija", Naučna knjiga, 1987
- ❑ S. Haykin, M. Moher, "Introduction to analog & digital communications", Wiley & Sons, 2nd edition, 2007.
- ❑ Dodatne informacije je moguće pronaći u velikom broju knjiga, članaka i naravno na Internetu

# Pregled kursa

## □ Način polaganja:

	<u>% ocjene</u>
□ Kolokvijum	50
○ Teorijski dio	30
○ Zadaci	20
○ Laboratorija	?
□ Završni ispit	50
○ Teorijski dio	30
○ Zadaci	20
○ Laboratorija	?
□ Pitalice	5

# Pregled kursa: (ECTS katalog)

Pripremne nedjelje	Priprema i upis semestra
I nedjelja 15.02.	Uvod
II nedjelja 22.02.	Signali, spektralna analiza i sistemi prenosa (Klasifikacija, operacije, analiza ,...)
III nedjelja 01.03.	Signali, spektralna analiza i sistemi prenosa (Harm. analiza neperiodičnih signala)
IV nedjelja 08.03.	Signali, spektralna analiza i sistemi prenosa (Sistemi prenosa)
V nedjelja 15.03.	Analogno digitalna konverzija (Odabiranje, Kvantizacija,...)
VI nedjelja 22.03.	ISI. Dijagram oka. Transferzalni filter
VII nedjelja 29.03.	<b>KOLOKVIJUM</b>
VIII nedjelja 05.04	Pojam modulacije. Modulacije sa sinusoidalnim nosiocem.
IX nedjelja 12.04.	IKM. Digitalne modulacije.
X nedjelja 19.04	Vjerovatnoća. Slučajna promjenljiva. Slučajni procesi.
XI nedjelja 26.04.	Šum (osnovni opseg, kvantizacija, modulisani signal).
XII nedjelja 03.05.?	Teorija informacija
XIII nedjelja 10.05	Uvod u telekomunikacione mreže (Uvod. Prenosni medijumi. Multipleksi. Nivo linka.)
XIV nedjelja 17.05.	Uvod u telekomunikacione mreže (Komutacija. Internet)
XV nedjelja 24.05.	Uvod u telekomunikacione mreže (Celularne mreže. 4G)
XVI nedjelja	<b>ZAVRŠNI ISPIT</b>
Završna nedjelja	
XVIII-XXI nedj.	

# Pregled kurseva :

## Pitalice ??????????

- ❑ Pismene provjere pređenog gradiva koje imaju za cilj ocjenjivanje redovnosti praćenja i rada tokom godine
- ❑ Sadržaće pitanja na koja se odgovara zaokruživanjem, kratkim odgovorima ili crtanjem slike
- ❑ Rade se po 10 minuta
- ❑ Neće biti najavljivane, nadoknađivane ili popravljane!

Pitanja, komentari, ... ???

# Uvod u telekomunikacije

## Sadržaj

- ❑ Pojam telekomunikacija
- ❑ Model telekomunikacionog sistema
- ❑ Klasifikacija signala
- ❑ Principi prenosa signala
- ❑ Kratka istorija telekomunikacija
- ❑ Telekomunikacije danas i „sjutra“

# Pojam telekomunikacija

- ❑ Telekomunikacije (elektronske komunikacije) omogućavaju prenos poruka između dva ili više udaljenih korisnika, putem električnih (optičkih) signala ili elektromagnetnih talasa.
- ❑ Poruke koje treba prenijeti sa jednog mjesta (njihovog izvora) do drugog (mjesta prijema, destinacije) mogu biti u različitim formama: tekst, govor, muzika, slika, video, podaci,...
- ❑ Riječ "telekomunikacije" potiče od grčke riječi "tele", što znači udaljen (daleko) i latinske riječi "communicare", što znači komunicirati
  - Savremena upotreba riječi telekomunikacije potiče iz francuskog jezika, jer je prva pisana upotreba ovog termina zabilježena 1904. godine od strane francuskog inženjera Edouarda Esauie-a

# Pojam telekomunikacija

- Prema definiciji Međunarodne telekomunikacione unije (ITU - *International Telecommunications Union*),

Telekomunikacije predstavljaju svako emitovanje, prenos ili prijem poruka na daljinu u obliku signala, od izvora informacija do korisnika, korišćenjem žičnih, radio, optičkih ili drugih elektromagnetnih sistema.


- **Poruke** su sve ono što se u telekomunikacijama prenosi, a **informacija** koja se prenosi je sadržana u poruci.
- **Signal** predstavlja električni ili elektromagnetni ekvivalent poruke koja se prenosi.

# Model telekomunikacionog sistema

- Postupak prenosa poruke se u teoriji komunikacija raščlanjuje na tri koraka:
  - Formiranje poruke i njeno predstavljanje skupom **simbola**
  - **Prenos simbola** koji predstavljaju poruku, i to sa **što je moguće većom tačnošću**
  - Pravilno tumačenje primljene poruke
- Prvi i treći korak spadaju oblast jezičkih, semantičkih ili filozofskih problema, dok je drugi korak tehnički problem.
- Osnovni zadatak telekomunikacionog sistema je da se poruka u vidu signala prenese na udaljeno mjesto, a da pri tome primljeni signal što je moguće više odgovara poslatom signalu.

Zašto?


# Model telekomunikacionog sistema (Shannon)



1. Izvor poruke (osoba ili uređaj) - generiše poruke (govor, slika, video, tekst, podaci...) koje treba prenijeti korisniku
2. Ulazni pretvarač - pretvara poruke u električni signal
3. Predajnik - dio telekomunikacionog sistema u kome se vrši konverzija poruke u njen električni (elektromagnetni) ekvivalent, odnosno signal, i prilagođenje signala prenosu preko linije veze (**modulacije i kodiranja**).
4. **Kanal** (linija veze, prenosni put, transmisioni medijum) - sredina kroz koju se signal prenosi od predajnika do prijemnika (bakarna upredena parica, koaksijalni kabal, optičko vlakno ili slobodni prostor).
5. **Šum** - smetnje slučajnog karaktera koje se mogu superponirati sa signalom u kanalu, i na taj način uticati na oblik signala na ulazu prijemnika. Kriterijum za procjenu kvaliteta prenosa je odnos **Snaga\_signala/Snaga\_šuma**
6. **Interferencija** - smetnje koje nijesu slučajnog karaktera i superponiraju se signalu u kanalu, i na taj način utiču na ispravnost prenosa poruke
7. Prijemnik - uređaj koji obavlja operaciju inverznu predajniku: transformiše primljeni signal u električni signal
8. Izlazni pretvarač - pretvara primljeni električni signal u primljenu (estimiranu) poruku
9. Korisnik - osoba, mašina ili objekat kome je poruka namijenjena

# Model telekomunikacionog sistema

- Nakon Shannon-a, koji je dao opšti model telekomunikacionog sistema, predloženi su i drugi, nešto detaljniji modeli. Za prenos **digitalnih signala** se može koristiti sledeći model:





1. **Koder izvora** - pretvara poruku u odgovarajući kod (niz simbola iz konačnog skupa različitih simbola) na najefikasniji način
2. **Koder kanala** - izvršava zaštitno kodiranje dodavanjem redundantnih bita
3. **Modulator** - obrađuje signal radi prilagođenja medijumu za prenos
4. **Demodulator** - obavlja proces inverzan obradi signala koju obavlja modulator
5. **Dekoder kanala** - primljeni signal pretvara u kodiranu poruku
6. **Dekoder izvora** - poruku predstavljenu odgovarajućim kodom prevodi u odgovarajući oblik pogodan za korisnika

# Model telekomunikacionog sistema

Sve poruke koje šalje neki izvor poruka mogu se svrstati u dvije grupe:

1. **Diskretne poruke** - se pojavljuju kao nizovi odvojenih elemenata koji imaju konačan broj različitih vrijednosti. Tim vrijednostima odgovaraju simboli koji pripadaju jednom konačnom skupu zvanom **alfabet**. Primjer ovakvih poruka su poruke koje se prenose u telegrafiji i računarskim komunikacijama.
2. **Kontinualne poruke** - opisuju se vremenskim funkcijama koje mogu imati vrijednosti iz skupa koji nema konačan broj elemenata, koje se nalaze između odredjenih granica. Takve su npr. poruke koje se prenose u telefonskim sistemima ranijih generacija (analogni sistemi).



Osnovi telekomunikacija

# Klasifikacija signala

Poruke i signali u koje se one transformišu se mogu posmatrati u domenu


- ❑ vrijednosti
- ❑ vremena

Poruke i signali se dijele na dvije grupe:

- ❑ kontinualne
- ❑ diskretne.

Shodno ovoj podjeli postoje i dvije vrste prenosa:

- ❑ analogni
- ❑ digitalni prenos.



## Klasifikacija signala

Primjeri?

Signal  $u(t)$  (napon na otporniku nominalne otpornosti  $1\Omega$ ) može biti signal:

- ❑ **Konačne energije  $E$**  ( $0 < E < \infty$ ), gdje je  $E = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |u(t)|^2 dt$
- ❑ **Konačne snage  $P$**  ( $0 < P < \infty$ ), gdje je  $P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |u(t)|^2 dt$
- ❑ Koji ne spada u prethodne dvije kategorije
  - signal  $u(t) = |t|^{-\frac{1}{4}}$  ima beskonačnu energiju i snagu jednaku nuli

Prethodne prve dvije karakteristike su isključive,

- ❑ signal konačne energije ima snagu jednaku nuli,
- ❑ signal konačne snage ima beskonačnu energiju


# Klasifikacija signala

Signali se mogu podijeliti i na :

□ **Determinističke signale** koji se mogu predstaviti u vidu neke vremenske funkcije

○ **Periodični signal**


• na primjer  $u_p(t) = \begin{cases} U, & kT - \frac{\tau}{2} < t < kT + \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{ostalo } t \end{cases}$



$u_p(t) = u_p(t + T)$ ,  
gdje je T perioda

○ **Aperiodični signal**

• na primjer  $u_a(t) = \begin{cases} U, & -\frac{\tau}{2} < t < \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{ostalo } t \end{cases}$




Još primjera?

□ **Slučajne signale** koji se ne mogu podesno predstaviti u vidu neke vremenske funkcije.

○ Opisuju se statističkim parametrima (srednja vrijednost, srednja kvadratna vrijednost,...)


○ Primjer je **termički šum**



Šta bi ovo moglo da bude u praksi?


# Principi prenosa signala

Povezivanje od tačke do tačke (**point-to-point**)



# Principi prenosa signala


- Jednosmjerna komunikaciju (simpleks).
- Dvosmjernu komunikaciju
  - polu dupleks
  - dupleks.



Primjeri?

# Principi prenosa signala

Potpuno povezana mreža (*full mesh*)




Problem?

Ovako danas funkcionišu *broadcast* mreže!!

# Principi prenosa signala

## Mrežno čvorište



# Principi prenosa signala

## Ekosistem telekomunikacione mreže



# Principi prenosa signala

## Struktura telekomunikacione mreže

- ❑ Oprema (hardware & software)
- ❑ Infrastruktura (kanalizacija, stubovi, energetske instalacije, kablovi, objekti,...)




# Principi prenosa signala

## Elementi telekomunikacione mreže:

- ❑ **Korisnički terminali** (osiguravaju pristup korisnika telekomunikacionoj mreži)
- ❑ **Telekomunikaciona pristupna mreža** (osiguravaju povezivanje terminala na mrežno čvorište)
- ❑ **Mrežna čvorišta** (prosleđivanje informacije sa ulaza na izlaza i povezivanje sa drugim mrežnim čvorištima)
- ❑ **Prenosni sistemi** (povezivanje mrežnih čvorišta)
- ❑ **Server** (osiguravaju servise i sadržaje)
- ❑ **Storage** (osiguravaju memorijski prostor za čuvanje podataka)

Primjeri?




# Principi prenosa signala

Struktura telekomunikacione mreže:

- ❑ **Ivica telekomunikacione mreže** (korisnički terminali)
- ❑ **Telekomunikaciona pristupna mreža** (obezbjeđuju pristup terminala mrežnom čvorištu)
- ❑ **Transportna telekomunikaciona mreža** (međupovezana mrežna čvorišta)
- ❑ **Mreža Data Centra** (međupovezani serveri i storage)

Primjeri?



# Principi prenosa signala

Podjela telekomunikacionih mreža prema principu realizacije načina prosleđivanja informacije:

1. **Broadcast**
2. Komutirane
  1. **Komutacija kola**
  2. **Komutacija na principu uskladišti i proslijedi**
    1. Komutacija poruka (telegrafija)
    2. Komutacija paketa (Internet)
    3. Komutacija tokova (MPLS, SDN)

# Kratka istorija telekomunikacija



- Potreba za komuniciranjem među ljudima postoji oduvijek, pri čemu su se koristili razni načini kako bi se ostvarila komunikacija na daljinu, odnosno prenijele poruke: paljenje vatre i dimni signali, glasnici, golubovi, bubnjevi, zastave i fiksni sistemi za vizuelnu telegrafiju (semafori) ...



Stanica sistema za vizuelnu telegrafiju

# Kratka istorija telekomunikacija



- 24. maj 1844. god. može se smatrati danom početka elektronskih komunikacija. Tog dana **Morse** je ostvario prvi **telegrafski prenos** između Vašingtona i Baltimora.
- Već 1851. godine 50 preduzeća u SAD eksploatisalo je Morseov patent. Iste godine položen je prvi podmorski telegrafski kabal između Francuske i Engleske
- 1866. god. je položen prvi transatlantski kabl između Nove Zemlje i Irske.



Morzeov telegraf

# Kratka istorija telekomunikacija

- Savršeniji vid prenosa poruka predstavlja **telefonija** čijim se začetnikom smatra **Graham Bell** (patentiran **1876.** god.).
- Zvučna energija govora se u telefonu pretvara u električni signal koji se prenosi do drugog telefona u kome se vrši konverzija električne energije u zvučni signal.
- Godine 1890. počinje realizacija telefonskih mreža u čijem su središtu **manuelne telefonske centrale**.
- Godine 1892. postavljena je prva **automatska telefonska centrala**.




# Kratka istorija telekomunikacija


- Neophodnost da se izvor poruke i destinacija povežu fizičkom linijom veze predstavljala je ograničenje u stvaranju globalnog sistema komunikacija.
- 1864. god. **J. C. Maxwell** (1831-1879) objavljuje **teoriju elektromagnetnih talasa** kojom je predvidio postojanje radio talasa
- 1887. god. Hertz je eksperimentalno dokazao postojanje elektromagnetnih talasa
- Ruski fizičar **A. S. Popov** (1859-1906) je 1896. izveo demonstraciju **radio-veze** šaljući telegram sadržine "Heinrich Hertz" napisan Morseovom azbukom.
- Iste godine, **G. Marconi** uspješno obavlja eksperiment slanja radio talasa na rastojanje od 2km, na trasi bez optičke vidljivosti. On je prijavio patent za **bežičnu telegrafiju** 1896. godine. Marconi je 1897. godine postavio prvu radio-stanicu u Engleskoj za bežični prenos telegrafskih signala
- 1896. god. i **Nikola Tesla** patentira princip radio prenosa. Vrhovni sud SAD je 1943. god poništio Marconijevo pravo na patent za radio prenos
- 1904. godine je ostvarena **prva radio-telegrafska veza u Crnoj Gori** na trasi Volujica (Bar)-Italija.

# Kratka istorija telekomunikacija

- Prva **radio stanica** koje je emitovala vijesti je počela sa radom 31. avgusta 1920. godine u Detroitu.
- 1933. godine Edwin Armstrong je patentirao **FM radio**



- 27. novembra 1944. godine, u tek oslobođenom Cetinju, oglasilo se **Radio Cetinje**, vijestima i izvještajima sa ratišta.



*Jedna od prvih FM radio stanica u New Jersey-u. Toranj i danas postoji.*

## Kratka istorija telekomunikacija


- ❑ 1927. god. je ostvaren prvi prenos **televizijskog signala** između Njujorka i Vašingtona.
- ❑ 1928. god. u SAD-u je demonstriran prvi potpuno elektronski TV sistem
- ❑ **Prva televizijska slika (program italijanske televizije) u Crnoj Gori** viđena je 1956. na Jezerskom vrhu na Lovćenu.
- ❑ Kao zvaničan početak rada Televizije Crne Gore, tada **Televizije Titograd**, uzima se 4. maj 1964. godine
- ❑ 1956. godine postavljen **prvi telefonski podmorski kabl** između SAD i Engleske kojim se moglo prenijeti istovremeno 36 govornih signala (51 regeneratorska stanica)



The BAIRD "Televisor" HOME RECEPTION SET



# Kratka istorija telekomunikacija

- U avgustu 1960. godine lansiran je **prvi telekomunikacioni, pasivni satelit** "Echo 1", a oktobra iste godine prvi **aktivni satelit** "Courier IB".
- Satelit **TELSTAR 1** (LEO) sa 60 telefonskih vodova je lansiran 1962. godine, a omogućio je i prvi interkontinentalni TV prenos
- Prvi eksperimentalni **prenos TV slike u boji** preko satelita je ostvaren 1965. godine.
- Lansiranjem telekomunikacionih satelita otvara se nova era u oblasti telekomunikacija




# Kratka istorija telekomunikacija

- ❑ **Laser** je razvijen 1960. godine
- ❑ Prvi put je 1965. godine demonstriran prenos podataka **optičkim kablom** (Telefunken Research Labs)
- ❑ 1970-tih godina su **proizvedeni prvi kablovi sa optičkim vlaknima koja imaju zadovoljavajuće nisko slabljenje** (manje od 20dB/km)
- ❑ Tokom 1960-tih i 1970-tih razvijani su **računarski sistemi i tehnologije za njihovo povezivanje i umrežavanje**.
- ❑ **ARPAnet** (preteča Interneta) je pušten u rad 1969. godine, a 1972. godine je javno prezentovan.
- ❑ Tokom 1980-tih razvijan je koncept **lokalne računarske mreže** (LAN) koji je 1990-tih počeo masovno da se primjenjuje.
- ❑ Tokom 1990-tih počinje primjena **bežičnih lokalnih računarskih mreža** (WLAN) mreža



# Kratka istorija telekomunikacija

- ❑ Prvi **analogni celularni mobilni sistem** je pušten 1979. godine u Japanu
- ❑ **GSM digitalni celularni mobilni sistem** je počeo sa upotrebom 1992. godine.
- ❑ Razvoj **digitalne pretplatničke linije (DSL)** počinje 1993. godine
- ❑ **Globalni sistem za pozicioniranje (GPS)** je pušten u civilnu upotrebu 1994. godine
- ❑ Tokom 1998. godine pušten u rad **LEO** telekomunikacioni sistem IRIDUM
- ❑ Korišćenje **3G** mobilnih celularnih sistema (UMTS) počinje 2003. godine
- ❑ Decembra 2009. počela je sa radom prva komercijalna **3.9G** mobilna celularna mreža (LTE) mreža u Oslu, Švedska
- ❑ Aprila 2019. puštena je prva komercijalna **5G** mobilna celularna mreža (Južna Koreja)



# Kratka istorija telekomunikacija


- ❑ Microsoft je osnovan 1975. godine
- ❑ Apple je osnovan 1976. godine
- ❑ **WWW** je definisan 1989. godine.
- ❑ Amazon je osnovan 1994. godine.
- ❑ Google je osnovan 1998. godine.
- ❑ Facebook je počeo da radi 2004. godine.
- ❑ Twitter je počeo da radi 2006. godine.
- ❑ iPhone se pojavljuje na tržištu u junu 2007. godine.
- ❑ Android operativni sistem je predstavljen je novembra 2007. godine.
- ❑ Bitcoin je počeo da se mine-je januara 2009. godine.
- ❑ Viber je osnovan 2010. godine.
- ❑ Zoom je pokrenut 2013. godine.
- ❑ TicToc je startovao 2016. godine.

Još neki kandidat za istoriju?




# Telekomunikacije danas i „sjutra“

- Primarni cilj telekomunikacija je do skora dominantno bio ostvarivanje komunikacije između ljudi (*Human-to-Human*)
- Konvergencija savremenih telekomunikacionih sistema je, uz razvoj mobilnih celularnih sistema, omogućila komunikaciju bilo gdje, bilo kada i sa bilo kim, nezavisno od vrste korisničkog terminala.
- Budućnost telekomunikacija je u komunikaciji između ljudi i mašina (*Human-to-Machine*), kao i međusobnoj komunikaciji između mašina (*Machine-to-Machine*),



Osnovi telekomunikacija

# Telekomunikacije danas i „sjutra“




# Telekomunikacije danas i „sjutra“

Desetine milijardi povezanih uređaja

Internet stvari (*Internet of Things - IoT*)

Četvrta industrijska revolucija



Digitalna transformacija društva

# Oblasti primjene IoT

